



Godina XVI - Broj 13

ZENICA, srijeda, 21.09.2011.

**SKUPŠTINA**

286.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 11. sjednici, održanoj 07.09.2011. godine, donosi

**ZAKON  
O IZMJENI ZAKONA O GRAĐENJU**

**Član 1.**

U članu 54. u stavu 3. Zakona o građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/05, 2/08 i 15/09) riječi „do 31.12.2010. godine“ zamjenjuju se riječima „do 31.07.2013. godine“.

**Član 2.**

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o građenju.

**Član 3.**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-22778/11  
Datum, 08.09.2011. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVALAČICA**  
**Miralem Galijašević, s.r.**

287.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 11. sjednici održanoj dana 07.09.2011. godine, donosi

**ZAKON**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH  
ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA  
DJEKOM**

**Član 1.**

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:13/07) u članu 4. u stavu (1), riječi u zagradi „dijete bez roditelja“ zamjenjuju se riječima „dijete bez roditeljskog staranja“.

**Član 2.**

U članu 6. u stavu (2) iza riječi „koristi“ dodaju se riječi „ili može koristiti“.

**Član 3.**

U članu 11. u stavu (1) iza tačke j), tačka se zamjenjuje tačkom-zarezom i dodaje se nova tačka k) koja glasi:

„ k) lica koja su žrtve porodičnog nasilja i nasilja u zajednici.“

**Član 4.**

U članu 13. iza tačke f), tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka g) koja glasi:

„ g) lica sa autizmom.“

**Član 5.**

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

**„Član 18a.**

Žrtva porodičnog nasilja i nasilja u zajednici, u smislu člana 11. stav (1) tačka k) ovog zakona je lice kome je

nanesena fizička, psihička i seksualna patnja ili emocionalna šteta, kao i prijetnja takvim djelima ili propuštanja činjenja dužne pažnje, nebriga i nerješavanje osnovnih potreba, što ga ozbiljno sputava da uživa u svojim pravima i slobodama.“

#### Član 6.

(1) U članu 19. na početku uvodne rečenice dodaje se oznaka „(1)“.

(2) U stavu (1) iza tačke g) tačka se zamjenjuje tačkom-zarezom i dodaje se nova tačka h) koja glasi:

„h) privremeni smještaj i zbrinjavanje u sigurnoj kući.“

(3) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Postupak, uslovi i finansiranje privremenog smještaja i zbrinjavanja u sigurnoj kući bit će uređeni Uputstvom koje će donijeti Ministar.“

#### Član 7.

U članu 21. u stavu (1) tačka c) iza riječi: „članova porodice“ dodaju se riječi: „niti srodnika“.

#### Član 8.

U članu 24. u stavu (2) zarez iza riječi „godine“ zamjenjuje se tačkom, a preostali tekst se briše.

#### Član 9.

U članu 25. u stavu (5) na kraju stava tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim ako im automobil služi kao ortopetsko ili drugo pomagalo, što dokazuju Nalazom i mišljenjem Instituta.“

#### Član 10.

U članu 26. u stavu (2) iza riječi: „član porodice“ dodaju se riječi: „niti srodnik“.

#### Član 11.

(1) U članu 30. u stavu (1) tačka na kraju stava zamjenjuje se zarezom i dodaje tekst koji glasi:

„i da nemaju članove porodice niti srodnike koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju, ili ako ih imaju, da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja.“

(2) U stavu (2) iza riječi: „65. godina“ stavlja se tačka, a preostali dio teksta se briše.

(3) Stav (5) se briše.

#### Član 12.

Iza člana 30. dodaje se novi član 30a. koji glasi:

#### „Član 30a.

(1) Lica sa invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života a kod kojih je, u skladu sa mišljenjem Instituta, utvrđena potreba za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ovo pravo ostvaruju u skladu sa ovim zakonom.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana razvrstavaju se u dvije grupe u skladu sa odredbama člana 18b. i 18d. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09).

(3) Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica za lica sa invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života određuje se u mjesečnom iznosu u procentu od prosječne plaće Kantona, i to:

a) za I. grupu 20 % od prosječne plaće Kantona,

b) za II. grupu 10 % od prosječne plaće Kantona.

(4) Ukoliko planirana sredstva za tekuću budžetsku godinu budu nedovoljna za isplatu novčanih primanja iz stava (3) ovog člana, raspoloživa sredstva dijele se sa iznosom potrebnim za isplatu prema ovom Zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa budžeta ili usvajanja novog budžeta.

(5) Refundacija troškova pregleda medicinskog vještačenja kod Instituta vršit će se u skladu sa odredbama člana 11. Federalnog zakona, a prema Uputstvu koje donosi Ministar.“

#### Član 13.

U članu 31. tačka „d)“ briše se, a dosadašnja tačka e) postaje tačka d).

#### Član 14.

Iza člana 31. dodaje se novi član 31a. koji glasi:

#### „Član 31a.

Lice iz člana 30a. ostvaruje pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) da nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite, na teret sredstava općinskog, odnosno kantonalnog Budžeta,

b) da ne ostvaruje pravo na kućnu njegu i pomoć u kući.“

**Član 15.**

(1) U članu 32. u stavu (1) tačka a) riječi „30,00 KM“ zamjenjuje se riječima „5% od prosječne plaće Kantona“.

(2) U tački b) riječi „50,00 KM“ zamjenjuje se riječima „10% od prosječne plaće Kantona“.

**Član 16.**

U članu 35. u stavu (2) riječi „300,00 KM“ zamjenjuje se riječima „400,00 KM“.

**Član 17.**

U članu 43. u stavu (1) iza riječi „usvojitelji“ briše se zarez i riječ „staratelji“.

**Član 18.**

(1) U članu 54. u stavu (1) iza riječi „usvojitelj“ briše se zarez i riječ „staratelj“.

(2) U stavu (2) iza riječi „usvojitelji“ briše se zarez i riječ „staratelji“, a ispred riječi „zakonu“ dodaje se riječ „Porodičnom“.

**Član 19.**

U članu 56. u stavu (1) tačka na kraju stava zamjenjuje se zarezom i dodaje tekst koji glasi:

„a snošenje troškova smještaja za lica čiji ukupan prihod domaćinstva ne prelazi iznos minimalne penzije u Federaciji BiH utvrđuje se u visini 50% od pripadajućeg dijela prihoda lica koje se smješta.“

**Član 20.**

U članu 60. iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

“(3) U slučaju smrti lica iz stava (1) ovog člana, prvostepeni organ od prodane imovine može raspolagati sa 2/3 sredstava u svrhu razvoja socijalne zaštite, dok je 1/3 sredstava prvostepeni organ dužan uplatiti u Budžet Kantona.

(4) Sredstva iz stava (3) ovog člana uplaćena u Budžet Kantona koristit će se za troškove smještaja u ustanove socijalne zaštite.“

**Član 21.**

(1) U članu 69. u stavu (1) riječi „odgovarajuće nevladine organizacije“ zamjenjuju se riječima „udruženja, pravnih i fizičkih lica“ a riječ „ispunjava“ zamjenjuje se riječju „ispunjavaju“.

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Sa odgovarajućim udruženjem, pravnim i fizičkim

licem koja neposredno pružaju usluge kućne njege i pomoći u kući, imaju iskustvo, posjeduju materijalne i kadrovske kapacitete, općinski prvostepeni organ zaključuje ugovor kojim se preciziraju obim usluga, visina naknada i druga prava i obaveze.“

**Član 22.**

U članu 73. u stavu (5) u tački b), dodaje se nova alineja 4) koja glasi:

„4) za djecu sa društveno negativnim ponašanjem,“

**Član 23.**

(1) Naziv Odjeljka C. u Poglavlju III., iznad člana 86. mijenja se i glasi:

„*Odjeljak C. Ustanova za djecu sa posebnim potrebama i djecu sa društveno negativnim ponašanjem*“.

(2) U članu 86. na početku teksta dodaje se oznaka „(1)“.

(3) Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3), koji glase:

„(2) Prihvatna stanica za djecu sa društveno negativnim ponašanjem vrši prihvatanje i kratkotrajni smještaj djece koja se odaju skitnji, prosjačenju i drugim oblicima društveno negativnog ponašanja, kojima obezbjeđuje potreban kratkotrajni smještaj, ishranu, primjenu zdravstveno-higijenskih mjera i nadzor za vrijeme dok se ne utvrdi mogućnost za njihovo vraćanje roditeljima, usvojitelju, hranitelju, staratelju ili u ustanovu.

(3) Dnevni centar za djecu sa društveno negativnim ponašanjem obezbjeđuje djeci usluge boravka za poludnevni boravak u trajanju do 8 sati dnevno, a za cjelodnevni boravak do 12 sati dnevno. Za vrijeme boravka obezbjeđuju se usluge: prehrane, održavanja lične higijene, brige o zdravlju, čuvanje, odgoj, provođenje slobodnih aktivnosti, igara sa djecom, a za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i vanškolskim aktivnostima i drugo.“

**Član 24.**

U članu 87., prva riječ „Ustanova“ zamjenjuje se riječju „Ustanove“, te riječ „može“ zamjenjuje se riječju „mogu“.

**Član 25.**

Član 99. mijenja se i glasi:

„(1) Osnovica za obračun novčanih primanja za lica iz člana 56. Federalnog zakona iznosi 70% od osnovice utvrđene u skladu s federalnim propisima o pravima branitelja i članova njihovih porodica, a lična invalidnina utvrđuje se u mjesečnom iznosu prema grupi oštećenja organizma u procentima, kako slijedi:

Odgovarajućagrupa civilnih žrtava rata	Procenat oštećenja organizma civilne žrtve rata	Mjesečna visina invalidnine u procentu od osnovice
I. grupa	100	100 %
II. grupa	100	73%
III. grupa	90	55%
IV. grupa	80	43%
V. grupa	70	32%
VI. grupa	60	18%

(2) Mjesečno lično novčano primanje za lica iz člana 54. stav (3) Federalnog zakona utvrđuje se u visini osnovice iz stava (1) ovog člana.

(3) Sredstva za isplatu novčanih primanja iz ovog člana osiguravaju se u omjeru 70 % iz Federalnog budžeta i 30 % iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: kantonalni Budžet).

(4) Osnovica i mjesečni iznosi novčanih primanja usklađuju se na način kako se vrši usklađivanje novčanih primanja za korisnike prava po propisima o pravima branitelja i članova njihovih porodica.“

#### Član 26.

Član 101. se briše.

#### Član 27.

U članu 112. u stavu (1) iza tačke i) tačka se zamjenjuje tačkom-zarezom i dodaju se nove tačke j), k) i l) koje glase:

„j) zdravstvena zaštita za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu zdravstveno osigurana kao članovi porodice osiguranika;

k) zdravstvena zaštita za nezaposlene samohrane majke - porodilje za vrijeme trudnoće, porođaja i do uzrasta djeteta do godinu dana, ako nisu osigurani po drugom osnovu;

l) zdravstvena zaštita za lica starija od 65. godina (muškarac), odnosno 60. godina (žena).“

#### Član 28.

U članu 113. u stavu (2) u trećem redu, iza riječi: „roditelj“ dodaju se riječi „ili dijete“.

#### Član 29.

U članu 118. tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaje tekst, koji glasi:

„osim djetetu koje koristi pravo na osposobljavanje na samostalan život i rad.“

#### Član 30.

U članu 128. u stavu (1) riječi „posljednje objavljene“ se brišu.

#### Član 31.

U članu 166. u stavu (1) u tački a), iza alineje 5. tačka se zamjenjuje tačkom-zarezom i dodaju se nove alineje 6. i 7. koje glase:

„6. Uputstvo o postupku, uslovima i finasiranju privremenog smještaja i zbrinjavanja u sigurnoj kući;

7. Uputstvo o postupku priznavanja nadoknade troškova medicinskog vještačenja u prvom stepenu.“

#### Član 32.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

#### Član 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 01-02-22779/11

Datum, 08.09.2011. godine

Zenica

**PREDSJEDAVALAČI**

**Miralem Galijašević, s.r.**

.....

288.

Na osnovu člana 158. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 19/09 i 5/10-isp), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 11. sjednici, održanoj 07.09.2011. godine, donosi:

**AUTENTIČNO TUMAČENJE**  
**odredbe člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o porezu na**  
**imovinu, naslijeđe i poklon ("Službene novine**  
**Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/09)**

**I**

Utvrđuje se autentično tumačenje odredbe člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/09, u daljem tekstu: Zakon), a kojim se precizira pravilan smisao navedene odredbe.

**II**

Tekst člana 6. stav 1. tačka a) Zakona glasi:

„Porez na imovinu ne plaćaju:

- a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, grad, općina, kao i njihovi organi, organizacije i institucije,“.

Pravilan smisao člana 6. stav 1. tačka a) je:

„organi, organizacije i institucije navedene u citiranoj odredbi su samo oni organi organizacije i institucije osnovane u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 35/05) i drugim (ranijim) propisima, kao organi uprave i upravne organizacije.

Na javna preduzeća i društva osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09 i 63/10) i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09) ne odnosi se navedena odredba, jer ista nisu organi uprave i upravne organizacije, već kao javna preduzeća posluju na tržištu prvenstveno radi sticanja dobiti, uz pružanje i određenih javnih usluga u skladu sa povjerenim javnim ovlaštenjima.

**III**

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentično

tumačenje i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-22781/11

Datum, 08.09.2011. godine

Zenica

**PREDSJEDAVALAČI****Miralem Galijašević, s.r.**

**VLADA**

289.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o odobravanju finansijskih sredstava subvencioniranju**  
**uvodenja i certifikacije međunarodnih standarda za**  
**upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Krivaja-**  
**TMK“ d.o.o. Zavidovići**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu koji se bavi proizvodnjom montažnih kuća „Krivaja-TMK“ d.o.o. Zavidovići, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom NEN-EN-ISO 14001-2004.

**Član 2.**

**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**

**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20781/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....

**290.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o odobravanju finansijskih sredstava-**  
**subvencioniranju uvođenja i certifikacije**  
**međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom**  
**privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo-**  
**Podružnica Tešanj**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Jami“ d.o.o Sarajevo-Podružnica Tešanj, koji se bavi proizvodnjom svježe tjestenine i kolača u iznosu od 14.000,00 KM (slovima: četrnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2000.

**Član 2.**  
**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20782/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....

**291.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o odobravanju finansijskih sredstava-**  
**subvencioniranju uvođenja i certifikacije**  
**međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom**  
**privrednom društvu „Ivex“ d.o.o. Usora**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Ivex“ d.o.o Usora, koji se bavi proizvodnjom metalnih proizvoda, u iznosu od 8.000,00 KM (slovima: osam hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008.

**Član 2.**  
**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,

razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20783/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....

**292.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o odobravanju finansijskih sredstava-**  
**subvencioniranju uvođenja i certifikacije**  
**međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom**  
**privrednom društvu „RUDSTROJ-EX“ d.o.o. Kakanj**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Rudstroj-EX“ d.o.o. Kakanj, koji se bavi projektovanjem, proizvodnjom i ugradnjom opreme, proizvoda i usluga za rudarstvo, procesnu industriju i energetiku, u iznosu od 14.000,00 KM (slovima: četrnaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008.

**Član 2.**  
**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20784/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....

**293.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o odobravanju finansijskih sredstava-**  
**subvencioniranju uvođenja i certifikacije**  
**međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom**  
**privrednom društvu „Elchy-Tex“ d.o.o. Žepče**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Elchy-Tex“ d.o.o. Žepče, koji se bavi proizvodnjom zaštitne odjeće, u iznosu od 9.000,00 KM (slovima: devet hiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencio-

niranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001-2008.

**Član 2.**  
**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20785/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....

**294.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o odobravanju finansijskih sredstava-**  
**subvencioniranju uvođenja i certifikacije**  
**međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom**  
**privrednom društvu „Metal-As“ d.o.o. Visoko**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Metal-As“ d.o.o. Visoko, koji se bavi proizvodnjom kotlova i radijatora, u iznosu od 9.000,00 KM (slovima: devethiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008.

**Član 2.**  
**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20786/11.  
Datum, 02.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**  
.....



295.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 27. sjednice, održanom 02.08.2011. godine, d o n o s i

### **O D L U K U**

**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Brovis“ d.d. Visoko**

#### **Član 1. (Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva privrednom društvu „Brovis“ d.d. Visoko, koji se bavi proizvodnjom i konzerviranjem mesa od peradi, u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008.

#### **Član 2. (Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

#### **Član 3. (Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

#### **Član 4. (Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20787/11.

Datum, 02.08.2011. godine

Zenica

**PREMIJER****mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

296.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/11), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 28. sjednici, održanoj 04.08.2011. godine, d o n o s i

### **O D L U K U**

**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji „S & M-P“ Kakanj**

#### **Član 1. (Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva obrtničkoj radnji „S & M-P“ Kakanj, koja se bavi preradom mesa i izradom trajnih proizvoda od mesa, u iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedamhiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2008.

#### **Član 2. (Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

#### **Član 3. (Provođenje odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

#### **Član 4. (Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20997/11.

Datum, 04.08.2011. godine

Zenica

**PREMIJER****mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

297.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 28.sjednici, održanoj dana 04.08.2011.godine, d o n o s i

### O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava-  
subvencioniranju investicija kod obrta iz područja  
prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju i  
promet suhomesnatih proizvoda „PIVA“ Visoko**

#### Član 1.

##### (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda „PIVA“ Visoko, koji se bavi prometom i proizvodnjom suhomesnatih proizvoda u iznosu od 8.000,00 KM (slovima: osamhiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti.

#### Član 2.

##### (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

#### Član 3.

##### (Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

#### Član 4.

##### (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20998/11.

Datum, 04.08.2011. godine

Zenica

**PREMIJER**

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

.....

298.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 04/11), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 28. sjednici, održanoj 04.08.2011. godine, d o n o s i

### O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava  
Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona**

#### Član 1.

##### (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 80.000,00 KM (slovima: osamdesethiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

#### Član 2.

##### (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu (isplata za period juli-septembar 2011. godine), razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija «Transfer za Agenciju za privatizaciju».

#### Član 3.

##### (Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

#### Član 4.

##### (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona», a primjenjivat će se danom donošenja.

Broj: 02-14-20989/11.

Datum, 04.08.2011. godine

Zenica

**PREMIJER**

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

.....

299.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/11), , Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 28. sjednici, održanoj 04.08.2011. godine, d o n o s i

### **ODLUKU**

**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „ITC“ d.o.o. Zenica**

#### **Član 1. (Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva „ITC“ d.o.o Zenica, koji se bavi projektovanjem i proizvodnjom metalnih konstrukcija i transportnih sistema u iznosu od 12.000,00 KM (slovima: dvanaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 14001-2004.

#### **Član 2. (Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

#### **Član 3. (Provođenje odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

#### **Član 4. (Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-20999/11.  
Datum, 04.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

300.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 30. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/11), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 28. sjednici, održanoj dana 04.08.2011. godine, d o n o s i

### **ODLUKU**

**o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju i preradu mlijeka „LEMESŠ“ Visoko**

#### **Član 1. (Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva obrtniku koji se bavi proizvodnjom i preradom mlijeka u iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedamhiljada konvertibilnih maraka), na ime subvencioniranja uvođenja i certifikaciju međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom HACCP.

#### **Član 2. (Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“.

#### **Član 3. (Provođenje odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

#### **Član 4. (Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-21000/11.  
Datum, 04.08.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

301.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članovima 8., 12. i 16. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/04, 20/07, 9/11), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 28.sjednici održanoj dana 04.08.2011. godine, d o n o s i

### O D L U K U

**o promjeni naziva „Javna ustanova Osnovna specijalna škola“ Zenica u novi naziv „JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica“**

#### Član 1.

##### (Predmet Odluke)

Odobrava se promjena naziva „JU Osnovna specijalna škola“ Zenica u novi naziv, koji glasi: „JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju, Zenica“.

#### Član 2.

##### (Usklađivanje promjena u Registru)

Ovaj prijedlog odluke predstavlja akt izjašnjavanja osnivača na osnovu kojeg će se izvršiti usklađivanje promjene u nazivu škole u Registru za osnovnu školu, koji vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i u sudskom Registru.

#### Član 3.

##### (Realizacija odluke)

Za realizaciju odluke o promjeni naziva navedene škole zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i menadžment JU Osnovna specijalna škola, Zenica.

#### Član 4.

##### (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-05-20991/11.

Datum, 04.08.2011. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

302.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), člana 4. i 8. Zakona o koncesijama (Prečišćeni tekst) («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 29. sjednici, održanoj 11.08.2011. godine, d o n o s i

### O D L U K U

**o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Radići, K.O. Klopče u općini Zenica**

#### Član 1.

##### (Saglasnost)

Daje se saglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju, te postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- krečnjaka na ležištu Radići, K.O. Klopče u općini Zenica.

#### Član 2.

##### (Predmet koncesije)

Privrednom društvu „Radići Kamenolom“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu Koncesionar) dodjeljuje se koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- krečnjaka na ležištu Radići, u općini Zenica.

#### Član 3.

##### (Lokacija)

(1) Istražno-eksploatacioni prostor ležišta je ograničen graničnim linijama sa prijelomnim tačkama kako slijedi:

Tačka 1.	Y= 6 498 043	X= 4 894 610
Tačka 2.	Y= 6 498 031	X= 4 894 651
Tačka 3.	Y= 6 498 102	X= 4 894 698
Tačka 4.	Y= 6 498 123	X= 4 894 655
Tačka 1.	Y= 6 498 043	X= 4 894 610

(2) Ukupna površina istražno-eksploatacionog prostora se nalazi na k.č.2728/1 K.O. Klopče i zauzima površinu od 4.500 m<sup>2</sup>, a zavedena je u vlasništvu „Radići Kamenolom“ d.o.o. Zenica.

#### Član 4.

##### (Ugovor)

Zadužuje se ministar Ministarstva za privredu da u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama potpiše Ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – krečnjaka na ležištu Radići, u općini Zenica.

### Član 5. (Elementi Ugovora)

(1) Osnovni elementi Koncesionog ugovora su:

a) Vrijeme koncesije za istraživanje je 1 godina (jedna godina), računajući od dana dobijanja dozvole za istraživanje, a vrijeme koncesije za eksploataciju je 10 godina, računajući od dana dobijanja dozvole za eksploataciju;

b) Minimalna visina kontinuirane koncesione naknade je 0,60 KM/m<sup>3</sup> čvrste mase (slovima: nulašezdeset konvertibilnih maraka po metru kubnom čvrste mase);

c) Minimalna godišnja količina eksploatisanog krečnjaka na koji je Koncesionar dužan plaćati koncesionu naknadu je 20.000 m<sup>3</sup> /godišnje (slovima dvadesethiljada metarakubnih čvrste mase po godini);

d) Maksimalna količina eksploatisanog krečnjaka u fazi istraživanja je 500 m<sup>3</sup> čvrste mase.

(2) Koncesionar je dužan poslije potpisivanja Koncesionog ugovora, a prije početka istraživanja obezbijediti:

a) Urbanističku, vodoprivrednu, šumsku saglasnost, okolinsku dozvolu, te saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa BiH.

b) Ovjerenu mjenicu sa mjeničnom izjavom na iznos od 20.000,00 KM.

c) „Nulto stanje“ ležišta prije početka istražno-eksploatacionih radova sa fotografisanjem eventualnih postojećih objekta u blizini ležišta.

### Član 6. (Istraživanje i eksploatacija)

(1) Istražne i eksploatacione radove, kao i sve druge prateće poslove, Koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona i propisa kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, te drugih važećih zakonskih propisa.

(2) U slučaju da Koncesionar ne otpočne sa istraživanjem i eksploatacijom krečnjaka u roku od jedne godine, računajući od dana donošenja ove Odluke, smatrat će se da je odustao od realizacije projekta.

### Član 7. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-21007/11.

Datum, 11.08.2011. godine

Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

**303.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10) i člana 3. stav (4) Zakona o raseljenim licima i povratnicima (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/06, 10/08 i 10/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 32. sjednici, održanoj 01.09.2011. godine, d o n o s i

## O D L U K U

**o ostvarivanju prava iz osnova socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite te obrazovanja djece i omladine, povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona na područje entiteta Republika Srpska**

### Član 1. (Sadržaj Odluke)

Povratnicima iz Zeničko-dobojskog kantona koji se ponovo nastanjuju na svoje ranije prebivalište u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: povratnici), obezbijediti će se nastavak korištenja prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, prava iz oblasti zdravstvene zaštite uključujući i prošireni obim ovog prava, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite te pomoć u ostvarivanju prava na obrazovanje, a koja su imali u mjestu posljednjeg privremenog boravka.

### Član 2. (Ostvarivanje prava)

Prava iz člana 1. ove odluke povratnici će ostvariti na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim propisima iz odgovarajućih oblasti koji se primjenjuju na području Zeničko-dobojskog kantona ukoliko ta prava nisu ostvarili u mjestu povratka.

### Član 3. (Rješavanje o pravima)

(1) Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava iz člana 1. ove odluke povratnik podnosi nadležnoj službi ili ustanovi na području općine Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je imao posljednje boravište.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana povratnik je dužan priložiti kopiju lične karte izdate u mjestu povratka, ili obavještenje o prijavi prebivališta-CIPS, potvrdu/uvjerenje kao dokaz o povratku u Republiku Srpsku kao i dokaz o neostvarivanju prava u mjestu povratka.

(3) Po zahtjevu iz stava (1) ovog člana u prvostepenom upravnom postupku rješava služba ili ustanova nadležna za oblast iz člana 1. ove odluke, na području

općine Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je podnosilac zahtjeva imao posljednje boravište.

#### **Član 4. (Drugostepeno rješavanje)**

Za rješavanje po žalbama na akte prvostepenog organa iz člana 3. ove odluke nadležno je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, svako iz svoje nadležnosti.

#### **Član 5. (Finansiranje)**

Finansiranje prava iz člana 1. ove odluke vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima određenim za ove namjene sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u dijelu proširenog obima prava koji se odnosi na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinskih sanitetskih sprava i materijala za ratne invalide te Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

#### **Član 6. (Primjena Odluke)**

Ova odluka će se primjenjivati do konačnog provođenja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

#### **Član 7. (Stupanje na snagu Odluke)**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-35-22929/11.  
Datum, 01.09.2011. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

**304.**

Na osnovu člana 130. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 43/99, 32/00 i 29/03) Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje poslodavaca FBiH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskom kantona (u daljem tekstu: potpisnice Sporazuma), zaključuju:

### **SPORAZUM o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona**

#### **Član 1.**

Ovim sporazumom osniva se Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vijeće), te utvrđuju principi djelovanja Vijeća, nadležnost, sastav, način odlučivanja i druga pitanja značajna za rad Vijeća.

#### **Član 2.**

Vijeće svoje djelovanje zasniva na principima :

- vođenja ekonomsko-socijalnog dijaloga, kao sistema rješavanja odnosa između potpisnica Sporazuma, u cilju postizanja ravnoteže između tržišne ekonomije i socijalne pravde,
- poštivanja nezavisnosti i autonomije potpisnica Sporazuma u njihovom radu i organizovanju,
- obezbjeđivanja slobodnog i blagovremenog pristupa informacijama i dokumentaciji značajnoj za pitanja o kojima odlučuje Vijeće,
- poštivanja i provođenja odluka i zaključaka Vijeća.

#### **Član 3.**

Vijeće je nadležno za vođenje zajedničkih aktivnosti potpisnica Sporazuma u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava i interesa zaposlenika i poslodavaca, razvijanje sistema kolektivnog pregovaranja, te u tom smislu Vijeće:

- prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike na cjelokupni razvoj i socijalnu stabilnost,
- razmatra i podstiče zaključivanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora donesenih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona,
- podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova,

- analizira usklađenost politike cijena i plaća,
- podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika ekonomsko-socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja,
- prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona u kontekstu položaja zaposlenika i poslodavaca,
- razmatra nacрте propisa i drugih akata iz djelokruga svog rada i svoja mišljenja dostavlja nadležnim institucijama,
- prati primjenu propisa iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti i predlaže mjere nadležnim institucijama za potpunije ostvarivanje i unapređenje prava,
- analizira proces privatizacije i pokreće inicijativu prema nadležnim institucijama za eventualne izmjene zakonskih i podzakonskih akata u cilju poboljšanja zaposlenosti,
- prati stanje na području zapošljavanja, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja u kontekstu smanjenja neformalnog tržišta radne snage.

#### Član 4.

Vijeće ima 13 članova, po 4 člana-predstavnik svake potpisnice Sporazuma i predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća je nezavisan član. Predsjednika Vijeća biraju potpisnice sporazuma konsenzusom. Predstavnici socijalnih partnera (Premijer Vlade, Predsjednik sindikata i predsjednik Grupacije poslodavaca po funkciji su podpredsjednici Vijeća.

Svaki član ima zamjenika.

#### Član 5.

Svaka potpisnica Sporazuma svojim rješenjem imenuje odnosno razrješava svog predstavnika - člana odnosno zamjenika člana Vijeća.

Rješenjem iz prethodnog stava utvrđuju se i prava i obaveze članova odnosno zamjenika članova Vijeća, njihov mandat i druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

#### Član 6.

Vijeće može punovažno raditi i odlučivati kada sjednici prisustvuje nadpolovična većina od ukupnog broja članova Vijeća, pri čemu mora biti zastupljen najmanje jedan predstavnik svake potpisnice Sporazuma.

Vijeće svoje odluke donosi konsenzusom.

Način rada, glasanja, vođenja sjednica i druga

proceduralna i tehnička pitanja uredit će se poslovnikom o radu Vijeća koji donosi Vijeće.

#### Član 7.

Predsjednik Vijeća predstavlja Vijeće, saziva sjednice Vijeća, potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće i prati njihovu realizaciju, te vrši i druge poslove bitne za funkcionisanje Vijeća.

#### Član 8.

Vijeće održava svoje redovne sjednice najmanje jedanput u 60. dana. Predsjednik Vijeća je obavezan sazvati sjednicu Vijeća na zahtjev člana Vijeća ili potpisnice Sporazuma.

#### Član 9.

U radu Vijeća mogu učestvovati i stručnjaci iz različitih oblasti, kao stalni savjetnici, bez prava glasa. Vijeće može za svoje potrebe posebno angažirati stručne institucije i organizacije, te eksperte za pojedine oblasti.

#### Član 10.

Vijeće može osnovati povjereništva za pojedine oblasti iz svoje nadležnosti, a posebno za:

- politiku plaća i kolektivnih ugovora,
- porezni sistem, zapošljavanje i socijalnu politiku,
- privatizaciju,
- zakonodavstvo, provođenje propisa i ostvarivanje prava iz oblasti rada i zapošljavanja,
- javne djelatnosti,
- međukantonalnu, međuentitetsku i međunarodnu saradnju,
- politiku stranih ulaganja,
- podsticaj izvoza,
- standardizaciju,
- energetska politiku,
- transport i komunikaciju.

#### Član 11.

Članove povjereništava imenuje Vijeće na način da svaki član Vijeća predlaže po dva člana povjereništva.

Odlukom o imenovanju povjereništva uređuje se djelokrug, način rada i druga pitanja od značaja za funkcionisanje povjereništva.

#### Član 12.

Mišljenja i prijedlozi povjereništava obavezno se prezentiraju Vijeću.

Povjereništva najmanje jednom godišnje podnose Vijeću izvještaje o svom radu.

### Član 13.

Stručne, organizacijske, tehničke i materijalne uvjete za rad Vijeća obezbjeđuje i snosi njihove troškove Vlada Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Vijeća obavljaju se u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.

### Član 14.

Sjedište Vijeća je u Zenici,  
ulica .....

### Član 15.

Potpisnice sporazuma se obavezuju da će u roku od petnaest dana donijeti rješenje iz člana 5. ovog Sporazuma.

### Član 16.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od sve tri strane - potpisnice Sporazuma i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Zenica; 08.08.2011.godine

Broj: 02-05-20469/11

### Potpisnice Sporazuma:

#### Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Premijer: Fikret Plevljak, s.r.

#### Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine- Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona

Predsjednik: Mirnes Isaković, s.r.

#### Udruženje poslodavaca FBiH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona

Predsjednik: Rasim Salčinović, s.r.  
.....

## MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

305.

Na osnovu člana 30. stav 5. i člana 55. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02 i člana 19. stav 3. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, dana 12.08.2011. godine,  
d o n o s i:

### R J E Š E N J E

#### o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda

#### I

**UTVRĐUJE SE** promjena službenog sjedišta notarskog ureda, notara Džemanine Memagić iz Zavidovića.

#### II

Službeno sjedište notarskog ureda, notara Džemanine Memagić je utvrđeno rješenjem ovog Ministarstva broj: 06-34-18189-16/09 od 07.10.2009. godine, u Zavidovićima ulica Mehmed paše Sokolovića broj 4, pa se isto mijenja u ulicu **Safvet bega Bašagića broj 2** u Zavidovićima.

Notarski ured otpočinje sa radom u novom sjedištu dana 07.07. 2011. godine.

#### III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

### O b r a z l o ž e n j e

Džemanina Memagić, notar iz Zavidovića, je dana 15.07.2011. godine podnijela je zahtjev za promjenu službenog sjedišta notarske kancelarije broj: 06-34-18685/11.

U navedenom zahtjevu je tražila da pored promjene službenog sjedišta ovog notarskog ureda, koje će sada biti u zajedničkim prostorijama sa Hasanić Senadom, notarom iz Zavidovića, Komisija za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-



dobojskom kantonu (u daljem tekstu Komisija), izvrši pregled kako prostorija tako i opreme i sredstava za rad.

Na osnovu člana 19. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), nadležna Komisija je dana 11.08.2011.godine, izvršila pregled navedenih prostorija, opreme i sredstava za rad, u novom službenom sjedištu, odnosno u ulici Safvet bega Bašagića broj 2 u Zavidovićima. Nakon izvršenog neposrednog pregleda konstatovano je da službene prostorije notarske kancelarije u potpunosti ispunjavaju uslove za rad notarske kancelarije propisane članovima od 12. do 19. Pravilnika o radu notara.

Iz svega naprijed navedenog nedvojbeno se može utvrditi da su ispunjeni uslovi za promjenu službenog sjedišta notarske kancelarije, te da od dana 07. 07. 2011. godine, može otpočeti sa radom notar Džemanina Memagić sa sjedištem notarskog ureda u ulici Safvet bega Bašagića broj 2 u Zavidovićima, u zajedničkim prostorijama sa Hasanić Senadom, notarom iz Zavidovića.

#### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana računajući od dana prijema istog Federalnom ministarstvu pravde. Žalba se podnosi neposredno ili putem Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona u tri istovjetna primjerka.

Broj: 06-34-18685-4/11  
Datum, 12.08.2011.godine  
Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r**

#### 306.

Na osnovu člana 30. stav 5. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02 i člana 19. stav 3. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, dana 12.08.2011. godine, d o n o s i:

### R J E Š E N J E

#### o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda

#### I

**UTVRĐUJE SE** promjena službenog sjedišta notarskog ureda, notara Gordane Nalić iz Žepča.

#### II

Službeno sjedište notarskog ureda, notara Gordane Nalić je utvrđeno rješenjem ovog Ministarstva broj: 06-34-18189-15/09 od 07.10.2009. godine, u Žepču, ulica Stjepana Tomaševića bb, pa se isto mijenja u ulica **Prva bb** u Žepču.

Notarski ured otpočinje sa radom u novom sjedištu dana 01.08.2011. godine.

#### III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

### O b r a z l o ž e n j e

Gordana Nalić, notar iz Žepča, je dana 04.08.2011. godine podnijela je zahtjev za promjenu službenog sjedišta notarske kancelarije broj: 06-34-20308/11.

U navedenom zahtjevu je tražila da pored promjene službenog sjedišta ovog notarskog ureda, Komisija za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu Komisija), izvrši pregled kako prostorija tako i opreme i sredstava za rad.

Na osnovu člana 19. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), nadležna Komisija je dana 11.08.2011.godine, izvršila pregled navedenih prostorija, opreme i sredstava za rad, u novom službenom sjedištu, odnosno u ulica Prva bb, u Žepču. Nakon izvršenog neposrednog pregleda konstatovano je da službene prostorije notarske kancelarije u potpunosti ispunjavaju uslove za rad notarske kancelarije propisane članovima od 12. do 19. Pravilnika o radu notara.

Iz svega naprijed navedenog nedvojbeno se može utvrditi da su ispunjeni uslovi za promjenu službenog sjedišta notarske kancelarije, te da od dana 01. 08. 2011. godine, može otpočeti sa radom notar Gordana Nalić, sa sjedištem notarskog ureda u ulica Prva bb u Žepču.

#### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana računajući od dana prijema istog Federalnom ministarstvu pravde. Žalba se podnosi neposredno ili

putem Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona u tri istovjetna primjerka.

Broj: 06-34-20308-1/11  
Datum, 12.08.2011.godine  
Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r.**

**307.**

Na osnovu člana 36. i člana 117. stav 2. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) u vezi sa članom 66. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, dana 02.08.2011. godine, d o n o s i:

**RJEŠENJE**  
**o određivanju vršioca dužnosti notara**

**I.**

Jusuf Hodžić, notar iz Tešnja, sa službenim sjedištem u Tešnju, ulica Trg Gazi Husref bega bb, određuje se za vršioca dužnosti notara umjesto Kulić Tomislava, notara iz Tešnja kojem je služba notara prestala 07.06.2010. godine, zbog smrti.

**II.**

Mandat vršioca dužnosti notara traje od 06.02.2011.godine do imenovanja novog notara, a najduže šest mjeseci.

**III.**

Vršilac dužnosti notara preuzima sve spise, knjige i drugu dokumentaciju notara na čije mjesto je postavljen, do imenovanja novog notara, a po imenovanju novog notara sačinjit će se Zapisnik o preuzimanju spisa, knjiga i druge dokumentacije notara Kulić Tomislava.

Zadatak vršioca dužnosti notara je da nastavi službene radnje koje je započeo notar i nije ovlašten preduzimati nove notarske poslove.

**IV.**

Vršilac dužnosti notara ima pravo da potražuje troškove ukoliko oni dospiju nakon preuzimanja poslova, a ukoliko je stranka platila notaru predujam za poduzimanje određene službene radnje, ima pravo taj predujam uračunati prilikom obračuna.

**V.**

Vršenje dužnosti se obavlja na trošak i za račun Notarske komore, kojoj vršilac dužnosti notara podnosi obračun svoje djelatnosti i od nje dobija primjerenu naknadu za obavljene poslove notara.

**VI.**

Vršilac dužnosti notara koristi, ukoliko je neophodno, pečat notara, čija je služba prestala, uz dodatak, vršilac dužnosti notara.

**VII.**

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva.

**VIII.**

Rješenje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**O b r a z l o ž e n j e**

Rješenjem o o prestanku službe notara, broj: 06-34-18957/10 od 01.07.2010. godine prestala je služba notara, Kulić Tomislavu iz Tešnja, sa službenim sjedištem u Tešnju, ulica Kralja Tvrtka bb, sa danom 07.06.2010. godine, zbog smrti.

U vezi sa tim bilo je nužno imenovati vršioca dužnosti notar i donijeti rješenje kao u izreci.

Broj: 06-34-18957-5/10  
Datum, 02.08.2011.godine  
Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r.**

Na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99), Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, dana 08.08.2011. godine, d o n o s i :

## **Z A K L J U Č A K** o ispravci greške u rješenju

### **I.**

U tački II. Rješenja o određivanju vršioca dužno-sti notara, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, broj: 06-34-18957-/10 od 02.08.2011. godine, vrši se ispravka, tako što se iza riječi „traje“ dodaje od „06.02.2011.godine“, tako da tačka II. glasi „mandat vršioca dužnosti notara traje od 06.02.2011. godine, do imenovanja novog notara, a najduže do 6 mjeseci“.

### **II.**

U tački III. stav 1. navedenog Rješenja, vrši se ispravka, tako što se iza riječi „postavljen“, dodaje tekst „do imenovanja novog notara, a po imenovanju novog notara sačiniti će se Zapisnik o preuzimanju spisa, knjiga i druge dokumentacije notara Kulić Tomislava“.

### **III.**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja rješenja u kojem se ispravlja greška, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva.

### **IV.**

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

### Obrazloženje

U Rješenjem o određivanju vršioca dužnosti notara, broj: 06-34-18957-5/10 od 02.08.2011. godine donesenom od strane Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, načinjena je greška u tački II. u

pogledu trajanja mandata vršioca dužnosti notara, tako da je iza riječi „traje“ propušteno napisati „od 06.02.2011.godine, dok je u tački III. iza riječi „postavljen“ propušteno napisati „do imenovanja novog notara, a po imenovanju novog notara sačiniti će se Zapisnik o preuzimanju spisa, knjiga i druge dokumentacije notara Kulić Tomislava“, koje greške se ispravlja ovim Zaključkom.

### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog zaključka dopuštena je posebna žalba u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi Federalnom ministarstvu pravde putem ovog Ministarstva.

Broj: 06-34-18957-6/10

Datum, 08.08.2011.godine

Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r**

### **308.**

Na osnovu člana 19. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, dana 10.08.2011. godine, d o n o s i :

## **R J E Š E N J E**

### **o formiranju Komisije za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu**

### **I**

Imenuje se Komisija za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu, u sastavu:

1. **MELIH KARAN**, predsjednik, stručni saradnik za upravu u Ministarstvu za pravosuđe i upravu,

2. **DELIĆ ZUMRETA**, član, kantonalni građevinski inspektor u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove,

3. **JOSIP ŠAIN**, član, inspektor za PPZ u Ministarstvu unutrašnjih poslova

**II**

Zadatak Komisije iz stava I ovog rješenja je da:

- izvrši uvid u poslovne prostorije, opremu i sredstva imenovanih notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu,
- da sačini zapisnik o izvršenom pregledu,
- da da svoje mišljenje o tome **da li su/ili nisu ispunjeni** svi potrebni uslovi za rad notara propisani članovima od 12. do 17. Pravilnika o radu notara.

**III**

Rad Komisije iz tačke I ovog rješenja utvrđuje se za rad po zahtjevima u 2011. godinu.

**IV**

Naknada za rad članovima Komisije odredit će se posebnim rješenjem.

**V**

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva i u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 06/04-34-20600/11  
Datum, 10.08.2011.godine  
Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r**

309.

Na osnovu člana 27. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 75/05), Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

**RJEŠENJE**

**o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne spreme u Zeničko-dobojskom kantonu**

**I.**

Imenuje se Komisija za polaganje stručnog ispita namještenika u općinskim organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Vesna Ajanović, predsjednik
2. Adis Čehić član
3. Ljiljana Anđelić član
4. Ružica Jukić-Ezgeta član
5. Melih Karan član

a za zamjenike

1. Sanja Živojević zamjenik predsjednika
2. Muris Tvrtković zamjenik člana
3. Branka Marković zamjenik člana
4. Željka Marković zamjenik člana
5. Emir Omeragić zamjenik člana

Za zapisničara Komisije imenuje se Azra Hećo, a za zamjenika zapisničara imenuje se Melita Dizdar.

**II.**

Komisija se imenuje na period od dvije godine.

**III.**

Predsjednik i članovi Komisije, odnosno njihovi zamjenici su ispitivači i to:

**1. Za predmet „Osnove ustavnog sistema“**  
Vesna Ajanović (zamjenik: Sanja Živojević)

**2. Za predmet „Organizacija organa uprave u Federaciji“**  
Adis Čehić ( Zamjenik: Muris Tvrtković)

**3. Za predmet „Upravni postupak“**  
Ljiljana Anđelić (zamjenik: Branka Marković)

**4. Za predmet „Radni odnosi u organima državne službe“**  
Ružica Jukić- Ezgeta (zamjenik: Željka Marković- Sekulić)

**5. Za predmet „Kancelarijsko poslovanje u organima državne službe“**  
Melih Karan (zamjenik Emir Omeragić)

**IV.**

Predsjedniku, članovima i zapisničaru Komisije pripada naknada za rad u Komisiji, čiju visinu posebnim rješenjem utvrđuje Ministar za pravosuđe i upravu.

**V.**

Rad komisije obavlja se van radnog vremena, u sjedištu Kantona, u prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu.

Komisija može raditi u općinama na području kantona, na njihov zahtjev, uz priznavanje troškova prevoza predsjedniku, članovima i zapisničaru Komisije uz osiguranje prostorija u kojima će se obavljati rad Komisije.

## VI.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj:06-34-22905/11  
Datum, 9.9.2011.godine  
Zenica

**MINISTAR**

**Miroslav Penko, s.r.**

## MINISTARSTVO FINANSIJA

### 310.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 14. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, ministrica Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

### ODLUKU

#### o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu

#### Član 1.

##### (Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstvo za privredu.

#### Član 2.

##### (Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Ministarstvo za privredu, rashodi planirani na poziciji 611100-Bruto plaće i naknade umanjuju se za 3.000,00 KM

- na razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Ministarstvo za privredu, uvećavaju se rashodi planirani na pozicijama:

613400-Nabavka materijala za.....	1.000,00 KM
613900-Ostale ugovorene Usluge za.....	2.000,00 KM
<b>UKUPNO</b>	<b>3.000,00 KM</b>

#### Član 3.

##### (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

#### Član 4.

##### (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-5-1/11  
Zenica, 18.08.2011. godine

**MINISTRICA**

**Amra Babić, s.r.**

## MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

**311.**

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim mini-starstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a u vezi sa članom 38. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09), ministrica Minis-tarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, d o n o s i :

### PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MATIČNIH KNJIGA I KNJIGA EVIDENCIJE O IZDATIM DIPLOMAMA I DODACIMA DIPLOMA STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

#### Član 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se minimalni sadržaj i način vođenja matičnih knjiga, kao i knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.

#### Član 2. (Matična knjiga i knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma)

Visokoškolska ustanova vodi matične knjige i knjige evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija.

#### Član 3. (Sadržaj matične knjige)

Matična knjiga studenata prvog ciklusa studija sadrži minimalno:

- a) redni broj,
- b) lične podatke o studentu (prezime, ime, ime jednog roditelja/staratelja, datum, mjesto i država rođenja, JMB, spol, adresa i mjesto prebivališta),
- c) dodatne podatke za identifikaciju studenta:

- 1) podatke o završenoj srednjoj školi (naziv i sjedište škole, općina, država, broj i datum izdavanja diplome),
- 2) podatke o prelasku sa druge visokoškolske ustanove (naziv i sjedište ustanove, naziv studijskog programa, broj i datum ispisnice, broj i datum rješenja o priznavanju perioda studija),
- 3) podatke o studentu iz programa mobilnosti studenata (naziv i sjedište matične ustanove, studijski program, broj i datum ugovora o studiranju, zvanje koje se stiče po osnovu upisanog studijskog programa matične ustanove i broj ECTS bodova),
- d) broj dosijea/upisnice,
- e) naziv studijskog programa,
- f) podatke o semestru (naznaka semestra sa podacima za svaki: prvi put upisan/a - datum upisa i datum ovjere, ponavlja semestar - datum upisa i datum ovjere),
- g) podatke o predmetu (redni broj, šifra predmeta, naziv predmeta, predmetni nastavnik, ocjena - slovom i brojem, broj ECTS bodova, ECTS ocjena, datum polaganja),
- h) podatke o promjenama u toku studija/primjedbe,
- i) podatke o završnom radu (naslov završnog rada, mentor, ime i prezime i matična ustanova članova komisije za ocjenu i odbranu, broj i datum prijave, datum odbrane, ocjena - slovima i brojem, broj ECTS bodova, stečeno zvanje),
- j) prosječna ocjena studija,
- k) ukupan broj ostvarenih ECTS bodova,
- l) ukupan broj ECTS bodova studijskog programa,
- m) broj i datum ispisnice,
- n) broj i datum izdavanja diplome i dodatka diplomu,
- o) broj i datum izdavanja duplikata diplome / dodatka diplomu.

#### Član 4. (Format matične knjige)

- (1) Matična knjiga studenata prvog ciklusa studija vodi se u sveskama tvrdih korica dimenzija 297 x 420 mm (format A 3), a štampa se u sveskama od 300 stranica.
- (2) Podaci za jednog studenta unose se na dvije stranice.
- (3) Uz matičnu knjigu vodi se abecednik.

**Član 5.**  
**(Obrazac matične knjige)**

(1) Matična knjiga studenata prvog ciklusa studija je dokument trajne vrijednosti.

(2) Obrazac matične knjige sastavni je dio ovog pravilnika i vodi se na obrascu broj: 1.

**Član 6.**  
**(Upis podataka u matičnu knjigu)**

(1) Upis podataka u matičnu knjigu studenata prvog ciklusa studija vrši studentska služba i odgovorna je za tačnost unošenja.

(2) Opći podaci o studentu unose se u matičnu knjigu 90 (devedeset) dana nakon početka nastave, a podaci o ocjena-ma nakon utvrđivanja općeg uspjeha.

(3) Podaci u matičnu knjigu studenata prvog ciklusa studija unose se dokumental tintom.

**Član 7.**  
**(Knjiga evidencije  
o izdatim diplomama i dodacima diploma)**

Visokoškolska ustanova vodi i knjige evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa.

**Član 8.**  
**(Sadržaj knjige evidencije  
o izdatim diplomama i dodacima diploma)**

Knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija sadrži minimalno:

- a) broj diplome,
- b) broj dosijea / matične knjige,
- c) naziv studijskog programa,
- d) prezime, ime jednog roditelja/staratelja, ime,
- e) mjesto i država rođenja, JMB,
- f) datum polaganja posljednjeg ispita,
- g) broj i datum prijave završnog rada,
- h) datum odbrane završnog rada,
- i) stečeno zvanje i broj ostvarenih ECTS bodova,
- j) svojeručni potpis i datum izdavanja diplome i dodatka diplomi
- k) bilješke.

**Član 9.**  
**(Format knjige evidencije)**

Knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija vodi se u sves-

kama tvrdih korica dimenzija 297 x 420 mm (format A3), a štampa se u sveskama od 300 stranica.

**Član 10.**  
**(Obrazac knjige evidencije)**

(1) Knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija je dokument trajne vrijednosti.

(2) Obrazac knjige evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija sastavni je dio ovog pravilnika i vodi se na obrascu broj: 2.

**Član 11.**  
**(Ispravka i izmjena upisa)**

(1) Ispravka pogrešnog upisa vrši se tako što se riječ ili dio teksta precrta crvenom tintom ili hemijskom olovkom na način da ostane čitljiv, a iznad se upiše ispravan tekst.

(2) Izmjena podataka vrši se na isti način kao u stavu (1) ovog člana, a razlog izmjene upiše se u rubrici „Primjedbe“.

(3) Ispravka i izmjena teksta ovjeravaju se potpisom ovlaštenog lica i pečatom visokoškolske ustanove.

**Član 12.**  
**(Prestanak važenja ranijih propisa)**

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih knjiga dodiplomskog studija i evidencija o izdatim diplomama visokoškolskih ustanova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/06).

**Član 13.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-38-14605/11  
Zenica, 26.08.2011.

**MINISTRICA**  
**Bernadeta Galijašević, prof., s.r.**

Naslovna strana (naljepnica)

<p style="text-align: center;"><b>MATIČNA KNJIGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA</b></p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
--

**Strana 1:**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

---

(Naziv i sjedište visokoškolske ustanove)

---

(Naziv organizacione jedinice)

**MATIČNA KNJIGA**

**STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA**

Sveska broj: \_\_\_\_\_

RB	Ime i prezime direktora / dekana	Na funkciji direktora / dekana		Potpis
		od	do	



## Obrazac broj 1 (prva stranica)

RB	LIČNI PODACI	DODATNI PODACI ZA IDENTIFIKACIJU STUDENTA	Broj dosijea / upisnice:
Prezime:		I. PODACI O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI	Naziv studijskog programa/smjera:
Ime:		Naziv i sjedište škole: _____ _____	
Ime jednog roditelja / staratelja:		Općina: _____ Država: _____ Broj i datum izdavanja diplome: _____	
Datum rođenja:		II. PRELAZAK SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE	
Mjesto rođenja:		Naziv i sjedište: _____ _____	
Država rođenja:		Naziv studijskog programa: _____ _____	
		Broj i datum ispisnice: _____ Broj i datum rješenja o priznavanju perioda studija: _____	
JMB:		III. STUDENT IZ PROGRAMA MOBILNOSTI STUDENATA	
Spol:		Naziv i sjedište matične ustanove: _____ _____	
Adresa i mjesto prebivališta:		Naziv studijskog programa: _____ _____	
		Broj i datum ugovora o studiranju: _____ Zvanje koje se stiče po osnovu upisanog studijskog programa matične ustanove i broj ECTS bodova: _____ _____	

**Napomena: podatke o studentu u drugoj koloni u tački I. unositi obavezno, a u zavisnosti od osnova upisa, podatke unositi u tački II. ili III.**

Semestar	Prvi put upisan/a		Ponavlja semestar					
	Datum upisa	Datum ovjere	Datum upisa	Datum ovjere	Datum upisa	Datum ovjere	Datum upisa	Datum ovjere
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								

**Napomena: broj rubrika štampati u zavisnosti od broja semestara**

RB	Šifra predmeta	Naziv predmeta	Predmetni nastavnik	Ocjena	Broj ECTS bodova	ECTS ocjena	Datum polaganja
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			

**Obrazac broj 1 (druga stranica)**

				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			
				( )			

**Napomena: broj rubrika štampati u zavisnosti od broja predmeta**

PODACI O ZAVRŠNOM RADU				
Naslov završnog rada				
Mentor				
Komisija za ocjenu i odbranu (ime i prezime, matična ustanova)				
Broj i datum prijave:	Datum odbrane:	Ocjena: ( )	Broj ECTS bodova:	Stečeno zvanje:

PROMJENE U TOKU STUDIJA / BILJEŠKE

Prosječna ocjena studija:	Ukupan broj ostvarenih ECTS bodova:	Ukupan broj ECTS bodova studijskog programa:
---------------------------	-------------------------------------	--

Broj i datum ispisnice:
Broj i datum izdavanja diplome i dodatka diplomi:
Broj i datum izdavanja duplikata diplome / dodatka diplomi:

**Naslovna strana (naljepnica)**

<p style="text-align: center;"><b>KNJIGA EVIDENCIJE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>O IZDATIM DIPLOMAMA I DODACIMA DIPLOMA STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA</b></p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
--

**Strana 1:**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

---

(Naziv i sjedište visokoškolske ustanove)

---

(Naziv organizacione jedinice)

**KNJIGA EVIDENCIJE**

**O IZDATIM DIPLOMAMA I DODACIMA DIPLOMA  
STUDENATA PRVOG CIKLUSA STUDIJA**

Sveska broj: \_\_\_\_\_



**312.**

Na osnovu člana 3. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službeni list SR BiH, broj:35/90 i „Službeni list R BiH“, broj:3/93 i 23/93), člana 1. i 9. Pravilnika o postupku pripremanja i izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole („Službeni list SR BiH“, broj:4/91) koji shodno članu IX.5.(1) Ustava FBiH primjenjuje kao važeći propis do donošenja odgovarajućih kantonalnih propisa, Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke (od 30.05.2011.godine) potpisanog između nadležnih federalnih i kantonalnih obrazovnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjo-bosanskog i Kantona Sarajevo, i člana 40. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:5/04, 20/07 i 9/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donijelo je

**Spisak odobrenih radnih svesaka  
za upotrebu u prvom, drugom i trećem razredu devetogodišnje osnovne škole  
na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011/12.godini**

rb	Naziv udžbenika	Ime i prezime autora	Izdavač
1.	Moja mapa-radna sveska za I razred	Indira Tahmaz, Mediha Pašić, Eldina Dizdar	„Bosanska knjiga“ doo Sarajevo
2.	Matematika-radna sveska za II razred	Eldina Dizdar	„Bosanska knjiga“ doo Sarajevo
3.	Moja okolina-radna sveska za II razred	Mediha Pašić	„Bosanska knjiga“ doo Sarajevo
4.	Moja okolina -rdana sveska za III razred	Mediha Pašić	„Bosanska knjiga“ doo Sarajevo
5.	Čitanka-radna sveska za III razred	Azra Verlašević i Vesna Alić	„Bosanska knjiga“ doo Sarajevo
6.	Moja vježbanka-radna sveska za I razred	Belma Dilberović, Boško Jagodić, Zinaida Livnjak, Selma Ferović, Indira Meškić	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
7.	Matematika-radna sveska za II razred	Boško Jagodić	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
8.	Moja okolina-radna sveska za II razred	Zinaida Livnjak	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
9.	Čitanka-radna sveska za II razred	Belma Dilberović	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
10.	Čitanka-radna sveska za III razred	Belma Dilberović	„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
11.	Matematika-radna sveska za III razred	Boško Jagodić	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
12.	Moja okolina-radna sveska za III razred	Zinaida Livnjak	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo
13.	Engleski jezik-radna sveska za III razred	Mirela Vasić, Biserka Džeba	„Sarajevo Publishing“ dd Sarajevo

Broj: 10-38-21029/11  
Zenica, 29.08.2011.godine

**MINISTRICA**

**Bernadeta Galijašević, prof., s.r.**

.....

**KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

313.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
**Kantonalna uprava za inspekcijske poslove**

Broj: 18/01-1-34-21560/11  
Zenica, 19.08.2011. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave i službi za upravu i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 20/98) objavljuje se:

**O G L A S**

o objavljivanju nevažećom službene iskaznice  
kantonalnog inspektora

Službena iskaznica inspektorice Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 18-34-10066-1/09 od 11.05.2009. godine, na ime kantonalne turističko-ugostiteljske inspektorice Sabine Karahodžić-Musaefendić, **oglašava se nevažećom.**

**D I R E K T O R**

**Silajdžić Mirsada, dipl. ecc., s.r.**

---

**OGLASNI DIO**

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-11-000 453  
Dana,26.08.2011.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

**O G L A S**

**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Mehičić Armina sina Seada iz Trepča, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Agić Havi, Hajrić-Mehićić Ibrahimu, Spahić Mejri, Hodžić Đulsi, Hodžić Alji, Hodžić Munibu, Hodžić Salki, Hodžić Šemsi, Šaranović Havi, Hajrić Rami, Hajrić Džemalu, Hajrić Smaji, Osmanović Ruvejdi i Hrvić Mustafi a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 618 K.O.SP-TREPČE, označenoj kao k.č.broj 292/4 Mešina krčevina, njiva 7 kl.u pov.672 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep Dževadu, advokatu iz Tešnja, pošto su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a nasljednici nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Nedžad Ljevaković, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-11-000 771  
Dana,26.08.2011.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

**O G L A S**

**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Unkić Fikreta sina Mušira iz Mrkotića, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Unkić Mehmedu, Unkić Omeru, Unkić (Osman) Mehmedu, Unkić Hazimu, Unkić Rukiji, Huskić Fatimi, Rizvanović Melvi, Unkić Muharemu, Omerbašić Tajbi, Podrugović Emi, Hrvić Hani, Hrvić Đulsi, Ajkunić Mini, Bašić Mihretu, Numić Sulji, Hatkić Hanči, Unkić Mustafi, Brković Hamdi i Sejdinović Rasimu, a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 387,388 i 389 K.O.SP-MRKOTIĆ označenoj kao k.č.broj 128/7 Vrto, njiva 4 kl.u pov.126 m2,k.č.broj 370/5 Gaj, njiva 4 kl.u pov.778 m2,k.č.broj 370/6 Gaj, njiva 4 kl.u pov.227 m2,k.č.broj 370/7 Gaj, njiva 4 kl.u pov.537 m2 i k.č.broj 130/6 Krbabin dol, njiva 5 kl.u pov.1615 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep Dževadu, advokatu iz Tešnja, pošto su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a nasljednici nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Nedžad Ljevaković, s.r.

.....  
BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj:.039-0-Dn-11-000 791  
Dana,26.08.2011.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Zaimović Mujesire, Zaimović Aiše, Zaimović Mirele i Zaimović Aldine po punomoćniku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Tešnja, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Roša Sinanu, Spahić Nefi, Spahić Husi, Roša Halilu, Zaimović Mihani, Zajimović Muminu, Roša Hasanu, Zaimović Ahmetu, Spahić Hasanu, Zaimović muminu i Zaimović Čamili, a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 8709 K.O.SP-TEŠANJ označenoj kao k.č.broj 6272/2 Bara, kuća i zg.u pov.176 m2 dvorište u pov.500 m2 i njiva 6 kl.u pov.318 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep Dževadu, advokatu iz Tešnja, pošto su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a nasljednici nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Nedžad Ljevaković, s.r.  
.....



BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj: 039-0-Dn-11-000 792  
Dana, 26.08.2011. godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Zaimović Mujesire, Zaimović Mirele i Zaimović Aldine po punomoćniku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Tešnja, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Roša Sinanu, Spahić Nefi, Spahić Husi, Roša Halilu, Zaimović Mihani, Zajimović Muminu, Roša Hasanu, Zaimović Ahmetu, Spahić Hasanu, Zaimović Muminu, Zaimović Čamili, Sejdić Džehvi i Spahić Havi, a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 8710 i 8711 K.O.SP-TEŠANJ označenoj kao k.č.broj 6273/5 Bara-put, prist.put u pov.156 m<sup>2</sup> i njiva 7 kl.u pov.1184 m<sup>2</sup> i k.č.broj 6272/3 Bara, njiva 7 kl.u pov.62 m<sup>2</sup>. postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mularifović Arifu, advokatu iz Tešnja, pošto su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a nasljednici nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagač ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Nedžad Ljevaković, s.r.

.....

### OPĆINSKI SUD U TEŠNJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-11-000-594  
Dana: 02.09.2011. godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača Hasanić Fahira sina Emina, iz Tešnja – Šije bb, postavio je Protivnicima predlagača Meškić Osmanu sinu Bećira iz Šija koji je upisan kao vlasnik u Zk ul. br. 575 k.o. Šije i Rakman Ibrahimu sinu Mujke, Rakman Smaji sinu Mujke, Rakman Muhamedu sinu Salke, Rakman Ekremu sinu Salke i Rakman rođ. Halilović Rukiji, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK

ul.br. 576 k.o. Šije, Rješenjem br. 039-0-Dn-10-000-594 od 02.09.2011.godine privremenog zastupnika u osobi advokat Mustafa Cerovac iz Tešnja, pošto su označene osobe nepoznate adrese, a na osnovu čl. 72. stav 1. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH i čl. 296. stav2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:

Brkić Dijana, s.r.

.....  
BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj: .039-0-Dn-11 000 631  
Dana, 02.09.2011.godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku Predlagača Hodžić Almira, sina Omera iz Teslića, radi, uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača Čuran Paša, iz Prnjavora i Kotorić Smajla, sina Ibrić iz Splita, koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.br. 8664 .k.o. Tešanj, postavio je Rješenjem br. .039-0-Dn-11-000 631 od 02.09.2011.god, privremenog zastupnika u osobi advokat Halep Dževad iz Tešnja, pošto označena lica su umrla ili nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Jasminka Prnjavorac, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj: .039-0-Dn-11 000 642  
Dana, 02.09.2011. godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku Predlagača Hafizović Mustafe, sina Hasana iz Bukve, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivniku predlagača Alić Saliha, sin Huseina iz Šija, koji je upisan kao vlasnik u zk.ul.br. 574.k.o.Šije, postavio je Rješenjem br. .039-0-Dn-11-000 642 od 02.09.2011.god, privremenog zastupnika u osobi advokat Arif Mularifović iz Tešnja, pošto označeno lice je umrlo ili nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4. Zakona o praničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivniku predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent,

Jasminka Prnjavorac, s.r.

---

### OPĆINSKI SUD U TEŠNJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 039-0-Dn-11-000-688  
Dana: 02.09.2011. godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

## O G L A S

### O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača BIO-ŠAMP d.o.o. Tešanjan zastupan po Hasanić Fahiru iz Šija, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagača Mešić Omeru sinu Sulje, Bedak rođ. Ibrahimkadić Zejni, Bajrić Kasimu sinu Osmana, Škiljo rođ. Bajrić Mejri, Zilkić rođ. Bajrić Nazi, Zilkić Salihu sinu Huseina, Zilkić rođ. Muminović Nazifi, Bajrić Nuriji sinu Osmana, Sopjan rođ. Bajrić Bademi, Bajrić Hazimu sinu Osmana, Škiljo Nijazu sinu Muharema, Zilkić Seki kćeri Adema, Zilkić Galibu sinu Adema, Delić rođ. Zilkić Vesni, Makarević rođ. Zilkić Esmi i Smirko rođ. Zilkić Sadeti, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul.br. 577 k.o. Šije, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-11-000-688 od 02.09.2011.godine privremenog zastupnika u osobi advokat Mustafa Cerovac iz Tešnja, pošto su označene osobe nepoznate adrese, a na osnovu čl. 72. stav 1. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH i čl. 296. stav2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:

Brkić Dijana, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 024476 09 P  
Zenica, 22.08.2011. godine

### OGLAS

Općinski sud u Zenici, sudija Adnan Baručija, u pravnoj stvari tužitelja Investiciono-komercijalna banka DD Zenica, ul. Trg BiH broj 1, protiv tuženih 1. Mačković Šejla iz Maglaja, ul. Sarajevska broj 6, i 2. Hodžić Mevlida iz Maglaja, ul. Šesta ulica broj 12, radi duga v.s. 3.780,60 KM.

Rješenjem ovog suda broj 43 0 P 02447609 P od 22.08.2011. godine, postavio je sud tuženoj Šejla Mačković privremenog zastupnika u ličnosti advokat Nedžad Babić iz Zenice na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4. ZPP-a, jer je boravište tužene nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženu a u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sudija

Adnan Baručija, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 010384 10 P  
Kakanj, 21.07.2011. godine

Općinski sud u Kakanju, sudija Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Goralija Sihreta iz Kaknja, Obre bb, koju zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Obraliya Ekrem sin Mustafe, Obre br.33, 2. Velispahić r. Obraliya Emina kći Muje, Podbrežani br.125, Kakanj, 3. Neimarliya r. Obraliya Refija kći Sulejmana, Živalji br.28, Kakanj, 4. Veispahić r. Obraliya Sajma kći Sulejmana, Zgošća br.60., Kakanj, 5. Mehić r. Obraliya Amra kći Fuada, Pope br.36, Kakanj, 6. Alajbegović r. Obraliya Alma kći Fuada, ul. Alije Izetbegovića 4PM, Kakanj, 7. Obraliya r. Spahić Fikreta kći Čamila, Obre br.16., Kakanj, 8. Obraliya Seid sin Jakuba, ul. Alije Izetbegovića 4PM,

Kakanj, 9. Sikira r. Obralijsa Senida kći Jakuba, Obre bb, Kakanj, 10. Veispahić r. Obralijsa Munevera kći Jakuba, Zgošća br.90, Kakanj, 11. Haračić r. Obralijsa Aida kći Jakuba, Dumanac bb, Kakanj, 12. Obralijsa Jasmin sin Muhameda, Obre br.21., Kakanj, 13. Avdispahić r. Obralijsa Asifa, ul. ZPO br. 41, Kakanj, 14. Obralijsa Nusret sin Ibri, ul. Alije Izetbegovića br.113. Kakanj, 15. Durmić r. Obralijsa Enisa kći Mehmedalije, Željeznička stanica bb, Kakanj, 16. Haračić r. Obralijsa Nasiba kći Mehmedalije, Dumanac bb, Kakanj, 17. Obralijsa Enes sin Mehmedalije, trg međunarodnog prijateljstva br.6, Sarajevo, 18. Obralijsa Šefkija sin Ibri, ul. Jahijela Fincija br.25, Lužani, Iliđa, 19. Begović r. Obralijsa Ajla kći Sulejmana, Mulići br.69., Visoko, 20. Jamaković r. Obralijsa Nura kći Sulejmana Maurovići br.5, Visoko, 21. Rezaković r. Obralijsa Razija, Uvorići br.63, Visoko, 22. Begić r. Obralijsa Džehva, Veliko Čajno br. 27, Visoko, 23. Alagić r. Obralijsa Mulijsa kći Ibri, ul. B. Nušića br. 9., Zenica, 24. Kulović r. Obralijsa Hasnija, ul. Muftije Šemse Kadića br. 12, Zenica, 25. Džuvo r. Obralijsa Ajiša kći Salke, ul. Lija Pastera br. 8., Novi Grad, Sarajevo, 26. Obralijsa Jakub sin Vejsila, Obre bb, Kakanj, 27. Obralijsa Teufik sin Vejsila, Obre bb, 28. Delibašić r. Obralijsa Zumra kći Vejsila, Donji Kakanj bb, Kakanj, 29. Obralijsa r. Neimarlijsa Samija kći Omera, Obre bb, Kakanj, 30. Obralijsa Tahir sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 31. Obralijsa r. Spahić Ševala, Hrasno bb, Kakanj, 32. Obralijsa Munir sin Muje, Obre bb, Kakanj, 33. Obralijsa Samira kći Sulejmana, Kakanj, 34. Goralija r. Obralijsa Emira kći Sulejmana, Obre bb, Kakanj, 35. Obralijsa Omer sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 36. Obralijsa Munir sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 37. Obralijsa r. Busovačić Azra, Kakanj, 38. Obralijsa r. Karabegović Pašana, Seoce bb, Kakanj, 39. Obralijsa Džehva kći Hašimbega, Seoce bb, Kakanj, 40. Obralijsa Avdo sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 41. Obralijsa Salih sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 42. Obralijsa Muhamed sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 43. Obralijsa Edhem sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 44. Čaluk r. Obralijsa Nura, Obre bb, Kakanj, 45. Obralijsa Hatidža kći Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 46. Obralijsa Ismet sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 47. Obralijsa Almasa, Bijelo polje bb, Kakanj, 48. Obralijsa r. Hrustić Habiba, Bijelo polje bb, Kakanj, 49. Avdagić r. Obralijsa Merguba, Radovlje bb, Visoko, 50. Škaljo r. Obralijsa Esma, Mošćanica bb, Zenica, 51. Perčo Samija kći Hilme, Mošćanica bb. Zenica, radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s.1.000,00 KM, dana 21.07.2011. godine, donio je sljedeće:

### O G L A S

Rješenjem ovog suda od 21.07.2011. godine, tuženim pod rednim brojem: 26. Obralijsa Jakub sin Vejsila, Obre bb, Kakanj, 27. Obralijsa Teufik sin Vejsila, Obre bb, 28. Delibašić r. Obralijsa Zumra kći Vejsila, Donji Kakanj bb, Kakanj, 29. Obralijsa r. Neimarlijsa Samija kći Omera, Obre bb, Kakanj, 30. Obralijsa Tahir sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 31. Obralijsa r. Spahić Ševala, Hrasno bb, Kakanj, 32. Obralijsa Munir sin Muje, Obre bb, Kakanj, 33. Obralijsa Samira kći Sulejmana, Kakanj, 34. Goralija r. Obralijsa Emira kći Sulejmana, Obre bb, Kakanj, 35. Obralijsa Omer sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 36. Obralijsa Munir sin Mustafe, Obre bb, Kakanj, 37. Obralijsa r. Busovačić Azra, Kakanj, 38. Obralijsa r. Karabegović Pašana, Seoce bb, Kakanj, 39. Obralijsa Džehva kći Hašimbega, Seoce bb, Kakanj, 40. Obralijsa Avdo sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 41. Obralijsa Salih sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 42. Obralijsa Muhamed sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 43. Obralijsa Edhem sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 44. Čaluk r. Obralijsa Nura, Obre bb, Kakanj, 45. Obralijsa Hatidža kći Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 46. Obralijsa Ismet sin Adema, Bijelo polje bb, Kakanj, 47. Obralijsa Almasa, Bijelo polje bb, Kakanj, 48. Obralijsa r. Hrustić Habiba, Bijelo polje bb, Kakanj, 49. Avdagić r. Obralijsa Merguba, Radovlje bb, Visoko, 50. Škaljo r. Obralijsa Esma, Mošćanica bb, Zenica, 51. Perčo Samija kći Hilme, Mošćanica bb. Zenica, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Zulić Amina, advokatice iz Kaknja, jer bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao duže, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sutkinja

Nina Šabić, s.r.

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 004954 09 P  
Kakanj, 16.08.2011.godine

### O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja: Jaković Ivo, Varda bb, Kakanj, koga zastupa punomoćnik Husika Muhamed, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Franjo Filipović, Kakanj, 2. Janja Filipović, Kakanj, 3. Luca Filipović, Kakanj, 4. Mara Filipović Kakanj, 5. Luca Filipović, kći Luke, Kakanj, 6. Općina Kakanj, koga zastupa Općinski pravobranilac Kakanj, 7. Stjepan Tomić, ul. Željeznička bb, Čatići, 8. Marko Filipović Kakanj, 9. Jozo Andrić, Kakanj, 10. Luka Filipović, Kakanj, 11. Jagoda Filipović Kakanj, 12. Stjepan Andrić, Vukanovići, Kakanj, 13. Miroslav Andrić, Vukanovići bb, Kakanj, 14. Mara Tomić, Kakanj i 15. Franjka Filipović, Vukanovići br.63, Kakanj, tuženi pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., i 14 nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 2.000,00 KM.

Rješenjem od 16.08.2011.godine tuženim po red. br. 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., i 14 nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Agić Suad, advokata iz Kaknja, na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimana FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 032820 10 P  
Zenica, 13.07.2011. godine

OPĆINSKI SUD U ZENICI, sudija Adnan Baručija, u pravnoj stvari tužioca Investiciono-komercijalna banka DD Zenica protiv tuženih: 1. Skeledžija Azra iz Kaknja, ul. Varda br. 302, 2. Skeledžija Vahid iz Kaknja, ul. Varda br. 302, 3. Tabaković Selvedina iz Kaknja, Koprivnica br.35 4.Skeledžija Ferid iz Kaknja, ul. Varda br. 302, koga zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija advokat iz Kaknja, radi isplate duga, v.s.30.556,00 KM, dana 13.07.2011.godine, donio je

### **R J E Š E N J E**

Vraća se tuženom Skeledžija Ferid podesak zaprimljen kod ovog suda dana 17.05.2010.godine na ispravku i uređenje iz razloga što je potrebno isti potpisati.

Poziva se tuženi da podesak dopuni u roku od 8 dana od dana prijema prijepisa ovog rješenja, tako što će isti potpisati.

Ako podesak bude ispravljen i dopunjen u roku određenom za ispravku i dopunu smatrat će se da je podnesen onog dana kada je prvi put bio podnesen.

Smatrat će se da je podesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku, a ako bude vraćen bez ispravke, odnosno dopune, odbacit će se.

### **O b r a z l o ž e n j e**

S obzirom da podesak odgovor na tužbu tuženog Skeledžija Ferid nije potpisan, sud je primjenom člana 334., i čl. 336. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03) odlučio kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka:  
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

Sudija

Adnan Baručija, s.r.

---

## SADRŽAJ

## SKUPŠTINA

286.	Zakon o izmjeni Zakona o građenju.....	1087
287.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom .....	1087
288.	Autentično tumačenje odredbe člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 9/09).....	1091

## VLADA

289.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Krivaja-TMK“ d.o.o. Zavidovići.....	1091
290.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo-Podružnica Tešanj.....	1092
291.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Ivex“ d.o.o. Usora.....	1092
292.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „RUDSTROJ-EX“ d.o.o. Kakanj.....	1093
293.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Elchy-Tex“ d.o.o. Žepče .....	1093
294.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Metal-As“ d.o.o. Visoko .....	1094
295.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Brovis“ d.d. Visoko .....	1095
296.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji „S & M-P“ Kakanj.....	1095
297.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda „PIVA“ Visoko.....	1096
298.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.....	1096
299.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „ITC“ d.o.o. Zenica .....	1097
300.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti obrtniku za proizvodnju i preradu mlijeka „LEMEŠ“ Visoko.....	1097
301.	Odluka o promjeni naziva „Javna ustanova Osnovna specijalna škola“ Zenica u novi naziv „JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica“ .....	1098
302.	Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Radići, K.O. Klopče u općini Zenica .....	1098
303.	Odluka o ostvarivanju prava iz osnova socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite te obrazovanje djece i omladine, povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona na područje entiteta Republika Srpska .....	1099
304.	Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona .....	1100

## MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

305.	Rješenje o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda.....	1102
306.	Rješenje o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda.....	1103
307.	Rješenje o određivanju vršioca dužnosti notara - Zaključak o ispravci greške u rješenju .....	1104
308.	Rješenje o formiranju Komisije za pregled prostorija, opreme i sredstava za rad notara sa službenim sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu.....	1105
309.	Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne sprema u Zeničko-dobojskom kantonu.....	1106



**MINISTARSTVO FINANSIJA**

310. Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu ..... 1107

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT**

311. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih knjiga i knjiga evidencije o izdatim diplomama i dodacima diploma studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama ..... 1108
312. Spisak odobrenih radnih svesaka za upotrebu u prvom, drugom i trećem razredu devetogodišnje osnovne škole na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011/12.godini ..... 1115

**KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

313. Oglas o objavljivanju nevažećom službene iskaznice kantonalnog inspektora ..... 1116

**OGLASNI DIO** ..... 1117

**Izdavač:** Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica  
**Glavni i odgovorni urednik:** Adis Čehić, **Telefon:** 032/442-551;  
**Redakcija i pretplata:** 032/407-424; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347

